



Pag-ampo Alang sa Pagpadali sa Kadaogan sa Putli nga Kasingkasing ni Maria



O putli nga Kasingkasing ni Maria, Santa nga Inahan sa Dios, ug among malumo nga Inahan, sud-onga ang kasakit diin ang tibuok nga katawhan nagpuyo gumikan sa pagkaylap sa materyalismo, pagkadili-diosnon, ug sa paglutos sa Pagtuong Katoliko.

Sa among kaugalingong panahon, ang Lawas Mistiko ni Kristo nagkadugo gikan sa daghang mga samad sulod sa Simbahan nga resulta sa wala siloti nga pagkaylap sa mga erehiya, sa pagdependa sa mga sala batok sa Ikaunom nga Sugo, sa pagpangita sa gingharian sa yuta kay sa niadtong iya sa langit, sa makalilisang nga mga pagpasipala batok sa Labing Santos nga Eukaristiya, labi na sa pagbansay sa Pagkalawat diha sa kamot, ug sa Protestantehanong paghulma sa kasaulogan sa Santos nga Misa.

Taliwala niining mga pagsulay mitungha ang pagkonsagrar sa Russia nganha sa imong Putli nga Kasingkasing pinaagi sa Santo Papa, hiniusa sa kaobispanan sa kalibotan. Didto sa Fatima gipangayo nimo ang Pagkalawat sa Pagpanghimayad sa Unang mga Sabado sa bulan. Ipangamuyo sa imong Diosnong Anak nga itugyan ang usa ka linaing grasya ngadto sa Santo Papa, nga tugotan unta niya ang Pagkalawat sa Pagpanghimayad sa Unang mga Sabado.

Hinaot pa unta nga ang Dios nga Makagagahom sa Tanan mopadali sa panahon nga ang Russia makabig ngadto sa kahiusahan sa pagka-Katoliko, ang katawhan mahatagan sa panahon sa kalinaw, ug ang Simbahan mahatagan sa tinuoray nga kabag-ohan diha sa kalunsay sa Pagtuong Katoliko, ang kasagrado sa diosnong pagsimba, ug ang kasantos sa Kristohanong kinabuhi. O Tigpataliwala sa tanang mga grasya, O Rayna sa Labing Santos nga Rosaryo, ug among matam-is nga Inahan, ilingi mo kanamo ang imong mga mata sa kalooy ug kaloy-i pagpatalinghog kining among masaligong pag-ampo.